

SESOHO HOME LANGUAGE
GRADE 1 – BOOK 1
TERMS 1 & 2
ISBN 978-1-920458-11-9
THIS BOOK MAY NOT BE SOLD.
11th Edition



9 781920 458119

a b c d e
f g h i j
k l m n o p
q r s t u
v w x y z



SESOHO PUO YA LAPENG – Kereiti | Buka ya |

ISBN 978-1-920458-11-9



basic education
Department:
Basic Education
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA

Lebitso:

Phaposi:



E hlophisitswe ho
latela lenane thuto la
CAPS

YA LAPENG

SESOHO PUO

Buka ya |
kotara | & 2



Mofumahadi Angie Motshetka.
Letona la Lefapha la Thuto ya Motheo



Ngaka Reginah Mhaule.
Motlatsi wa Letona la Thuto ya Motheo

Dibuka tsena tsa tshebetso di etseditswe bana ba Afrika Borwa tlasa boetapele ba Letona la Thuto ya Motheo, Mof. Angie Motshetka, mmoho le Motlatsa Letona la Thuto ya Motheo, Ngaka Reginah Mhaule.

Dibuka tsa tshebetso tsa Rainbow di bopa karolo ya Lefapha la Thuto ya Motheo, ya thuso e reretsweng ho netefatsa tshebetso ya baithuti ba Afrika Borwa dikereiting tse qalang tse tsheletseng. Jwaleka e nngwe ya dintlha tsa boholokwa tsa Moralo wa Tshebetso ya Mmuso, projek ena e etsahetse ka tshehetso ya letlole la Polokelo la Setjhaba. Sena se entse hore Lefapha le etse dibuka tsena tsa tshebetso ka dipuo tsohle tsa semmuso, ntle le tefello ya letho.

Re tshepa hore, matitjhere a tla fumana dibuka tsa tshebetso di le boholokwa mosebetsing wa bona wa letsatsi le letsatsi, le ho etsa bonnete ba hore baithuti ba bona ba etsa kharikhulamo yohle. Re nkile boikarabelo ba ho tataisa titjhere mosebetsing ka e nngwe le e nngwe ya mosebetsi, ka ho kenyelletsa motshwao a bontshang hore na seo barutwana ba tshwanelang ho se etsa ke sefe.

Re a kgolwa hore bana ba tla natefelwa ke ho sebetsa ka buka ena ha ba ntse ba hola le ho ithuta, le hore wena titjhere, o tla natefelwa mmoho le bana.

Re le lakalletsa katleho ho sebediseng dibuka tsena tsa tshebetso.

BOIKARABELO BA BATJHA BA AFRIKA BORWA

Tekatekano Tshwara motho e mong le e mong ka ho lekana, ntle le leeme. Se kgetholle. 	Seriti sa batho Hlompha motho e mong le e mong Eba pelonolo mme o be le tlhokomelo. 	Bophelo Bophelo ke ntho ya boholokwa Hlompha bophelo bo bong le bo bong.
Lelapa Tlotla mme o hlompho batswadi ba hao. Eba mosa le botshepehi ho ba lapa leno. 	Thuto Kena sekolo, ithute o sebetse ka thata. Mamela melao ya sekolo. 	Mosebetsi Thusa ba lapa leno ka mosebetsi lapeng. Bana ha ba tlamellwa ho batla mosebetsi.
Bolokolohi/tokollo le polokelo Se lematse, tshosa, kapa hona ho hlekefatsa batho ba bang, hape o dumelle ba bang ho etsa jwalo. Rarolla dikganyetsano ka kgotso. 	Thepa/leruo Hlompha thepa ya batho ba bang. Se senye thepa kapa hona ho utswa. 	Bodumedi, ditumelo le maikutlo Hlompha ditumelo le maikutlo a batho ba bang.
Boipaballo Hlokomele lefatshe. O se senye metsi le motlakasi. Boloka lehae le tikolloho ya hao di hlwekile e bile di bolokehile. 	Boahi Eba Moafrikaborwa ya lokileng ebile a tshepeha. Hlompha melao, mme o netefatse hore ba bang ba etsa jwalo. 	Tokolloho ya puo O se ke wa hasanya leshano le lehloyo. Netefatsa hore batho ba bang ha ba hlapaolwe kapa maikutlo a bona ha a utlwiswe boholoko.



Kereiti



ya SESOTHO

SESOTHO

Buka

I



Buka ena ke ya:



Tema 1: Sekolo

1 Etsa seo ba se etsang	2
Etsisa meemo ya bana ditshwantshong Tsamaelano ya di tho	
2 Mmele	4
Dikarolo ts a mmele Mamele mme o supe karolo tse nepahetseng tsa mmele Seha disehwa tsa mmele o di mamari setshwantshong se nepahetseng	
3 Letsoho letshehadi	6
Bong ba lehlakore Terisa le letona le le letshehadi mme o bale menwana	
4 Botana le botshehadi	8
Bong ba lehlakore Bontsha letsoho le letona le le letshehadi Ho ngola: tereisa	
5 Ho ithuta ho ngola lebitso la hao	10
Ho ngola: Ho kgetholla ka pono, bona mme o dikadik dithlaku tsa lebitso la hao Kwetlisa ho ngola lebitso la hao Mela e yang tlase: taka dithupa tsa folaga, le makala a dipalesa	
6 Ba ho kae?	12
Boemo sebakeng: ho bua, kutlwisiso ya tlase ho, kamorao ho. Bolela hore bana bana ba hokae.	
7 Medumo	14
Bokgoni ba kutlo: E etsa modumo ofe? Nae etsa modumo o hodimo kapa o tlase?	

Kgethollo ya ho bona: Etsa sedikadikwe ho e fapaneng le tse ding moleng ka mong	
8 Boipaballo	16
Ho bua: Supa se kotsi setshwantshong. Hlalosa hobaneng se le kotsi. Sebedisa mmapa wa mohopolo ho itokisa	
9 Bapisa	18
Kgethollo ya pono, tshebetso e ntle ya dithokutlo. Taka mola ho bapisa ledinyane ka leng ho mmalona. Kutlo : Phoofolo ka nngwe e etsa modumo ofe?	
10 Phaposi ya ho ithuta	20
Kutlwisiso ya pono, ho bua: Bolela dintho tse fumanwang phaposing ya ho ithuta. Ke dife tseo le nang le tsona phaposing ya heno?	
11 Hlabula le mariha	22
Mebala le nako tsa selemo: Etsetsa diaparo tseo re di aparang hlabula sedikadikwe se sekugubedumme tsa mariha ka o bolou.	
12 Bohlweki	24
Etsetsa dintho tseo re di sebedisang bakeng sa ho hlweka sedikadikwe. Ho ngola: Latella meizi ka mahlo.	
13 Metswalle	26
Ho bua ka setshwantsho Ho bala polelo Medumo: s Bitsa modumo ebe o a o khalar, mme o o fumanne o o etsetse sedikadikwe.	

Mosebetsi wa mantswe: Bala mantswe mme o mamele medumo.
Ho bala tereisa mme o latelle ka mahlo: Nyalanya dikarete tsa mantswe ana.
Boikgathollo

14 Tlhaku a **28**
Kwetlisa ho ngola tlhaku.
Modumo o moo: Etsa sedikadikwe setshantshong se qalang ka modumo a
Kgetholla ka pono: Fumana, setshwantsho, sebopoho kapa tlhaku e tshwanang le ya pele mme o e etsetse sedikadikwe.
Nyalanya mebala le dibopoho

15 A re bapaleng mmoho **30**
Ho bua ka setshwantsho
Ho bala polelo
Modumo: s
Bitsa modumo mme o o khalar, o fumanne mme o etsetse sedikadikwe.
Mosebetsi wa mantswe: Bala mantswe mme o mamele medumo.
Ho bala: Nyalanya dikarete tsa mantswe le mantswe ana.
Boikgathollo (tereisa mme o fumanne) ho latella ka mahlo

16 Tlhaku s **32**
Kwetlisa ho ngola tlhaku.
Modumo o moo: Etsa sedikadikwe setshantshong se qalang ka modumo s
Kgetholla ka pono: Fumana, setshwantsho, sebopoho kapa tlhaku e tshwanang le ya pele mme o e etsetse sedikadikwe.
Nyalanya mebala le dibopoho



Tema 2: A re bapaleng mmoho

17 Re a bapala mmoho	34
Ho bua ka setshwantsho Ho bala polelo Modumo: s Bitsa modumo mme o o khalar, o fumanne ebe o o etsetse sedikadikwe. Mosebetsi wa mantswe: Bala mantswe mme o mamele medumo. Ho bala: Nyalanya dikarete tsa mantswe le mantswe ana. Boikgathollo: Tereisa mela e matheba ya dibopoho ts a diphoofolo.	
18 Tlhaku e	36
Ho ngola : Tereisa mme o kwetlise ho ngola tlhaku e Etsa sedikadikwe setshwantshong se qalang ka modumo e Tlatsa dikgeo ka tlhaku e hore mantswe a nyalane le dithwantsho	
19 Re a bapala	38
Ho bua ka setshwantsho Ho bala polelo Modumo: i Bitsa modumo ebe o wa o khalar, jwale o fumanne mme o o etsetse sedikadikwe. Mosebetsi wa mantswe: Bala mantswe mme o mamele medumo Ho bala: Nyalanya dikarete tsa mantswe le mantswe ana. Qetella dipaterone	
20 Tlhaku i	40
Ho ngola: Tereisa mme o kwetlise tlhaku i Etsetsa setshwantsho se qalang ka modumo wa i sedikadikwe Tlatsa dikgeo ka i hore mantswe a nyalane le dithwantsho	
21 Diphoofolo tsa setswall	42
Ho bua ka setshwantsho Ho bala polelo Modumo: i Bitsa modumo o be o o khalar, ofumane mme o o etsetse sedikadikwe Mosebetsi wa mantswe: Bala mantswe mme o mamele medumo Ho bala: Nyalanya dikarete tsa mantswe le mantswe ana. Ho latella meizi ka mahlo: thusa mokganni ho fihla pheletsong ya mmila.	

22 Tlhaku r	44
Ho ngola: Tereisa mme o kwetlise tlhaku r Etsetsa dithwantsho tse qalang ka modumo r sedikadikwe. Tlatsa dikgeo ka r hore dithwantsho di nyalane le mantswe.	
23 Titjhelye ya ka	46
Ho bua ka setshwantsho Ho bala polelo Medumo: t Bitsa modumo, o o khalar ebe o a o fumanne o o etsetse sedikadikwe Mosebetsi wa mantswe: Bala mantswe mme o mamele medumo. Ho bala: Nyalanya dikarete tsa mantswe le mantswe ana. Boikgathollo: Qetella dipaterone	
24 Tlhaku t	48
Ho ngola: Tereisa mme o kwetlise tlhaku t Etsetsa setshwantsho se qalang ka modumo wa t sedikadikwe Tlatsa dikgeo ka tlhaku ya t ho etsa hore mantswe le dithwantsho di nyalane	
25 Re a thusana	50
Ho bua ka setshwantsho Ho bala polelo Modumo: o Bitsa lenswes mme o le khalar, jwale le fumanne e be o le etsetse sedikadikwe. Mosebetsi wa mantswe: Bala mantswe mme o mamele medumo. Ho bala: Nyalanya dikarete tsa mantswe le mantswe ana. Kutlwisiso ka ho bona: sebedisa dithwantsho ho bolela pale.	
26 Tlhaku o	52
Ho ngola: Tereisa mme o kwetlise tlhaku n Etsa sedikadikwe ho setshwantsho se qalang ka modumo n Tlatsa dikgeo ka tlhaku n ho nyalanya mantswe le dithwantsho	
27 Mmino	54
Bua ka setshwantsho Ho bala polelo Modumo: n Bitsa modumo mme o o khalar, ebe o wa o fumanne o o etsetse sedikadikwe.	

Mosebetsi wa mantswe: Bala mantswe mme o mamele medumo.
Ho bala: Nyalanya dikarete tsa mantswe le mantswe ana.
Taka setshwantsho sa hao ebe o ngola lebitso la hao

28 Tlhaku n **56**
Ho ngola: Tereisa mme o kwetlise tlhaku n
Etsetsa dithwantsho tse qalang ka modumo wa n sedikadikwe.
Tlatsa dikgeo ka tlhaku ya n hore mantswe a nyalane le dithwantsho.
Ho ngola: Bopa mantswe ka ho kopanya dithlaku.

29 Re ya hae **58**
Ho bua ka setshwantsho
Ho bala polelo
Modum: u
Bitsa modumo mme o o khalar, jwale o o fumanne mme o o etsetse sedikadikwe.
Mosebetsi wa mantswe: Bala mantswe mme o mamele medumo.
Ho bala: Nyalanya dikarete tsa mantswe le mantswe ana.
Boikgathollo: Qetella dipaterone.

30 Tlhaku u **60**
Ho ngola: Tereisa mme o kwetlise tlhaku u
Etssetsa dithwantsho tse qalang ka modumo n sedikadikwe
Tlatsa dikgeo ka tlhaku u hore mantswe le dithwantsho di nyalane.

31 Re fihlile hae hantle **62**
Ho bua ka setshwantsho
Ho bala polelo
Modum: g
Bitsa modumo mme o o khalar, jwale o o fumanne o o etsetse sedikadikwe.
Mosebetsi wa mantswe: Bala mantswe mme o mamele medumo.
Ho bala: Nyalanya dikarete tsa mantswe le mantswe ana.
Boikgathollo: Etsa setshwantsho ho bontsha hore o tla jwang sekolong tsatsi ka leng.

32 Tlhaku g **64**
Ho ngola : Tereisa mme o kwetlise tlhaku g
Etssetsa setshwantsho se qalang ka modumo wa g sedikadikwe.
Tlatsa dikgeo ka tlhaku g hore mantswe le dithwantsho di nyalane.





Tema 3: Kamora sekolo



33 Re ja hantle	66	nyalane Ho ngola: Bopa mantswe ka ho kopanya ditlhaku.	
Ho bua ka setshwantsho Ho bala polelo Modumo: b Bitsa modumo, o o khalare, o o fumane mme o o etsetsa sedikadikwe Mosebetsi wa mantswe: Bala mantswe mme o mamele medumo Ho bala: Nyalanya dikarete tsa mantswe le mantswe ana. Kgethollo ka pono: Tadima setshwantsho mme o etsetsa ditholwana tsohle didikadikwe.			
34 Tlhaku b	68	39 Seithati	78
Tereisa mme o latelle.: Thusa bese ho fihla ntlong e nnge le e nngwe meizing Ho ngola:Tereisa mme o kwetlise tlhaku b Etsetsa setshwantsho se qalang ka modumo b sedikadikwe. Tlatsa dikgeo ka tlhaku b hore mantswe anyalane le dithwantsho Etsa ditshwantsho tsa mantswe a qalang ka tlhaku b.		Bua ka ditshwantsho Ho baladipolelo Modumo:w Bitsa modumo mme o o khalare, ebeo a o fumana o o etsetsa sedikadikwe. Mosebetsi wa mantswe: Bala mantswe ebe o mamela medumo Ho bala: Nyalanya dikarete tsa mantswe le mantswe ana. Kgethollo ka pono: Bona dipahang	
35 Ka mora nako ya sekolo	70	40 Tlhaku w	80
Ho bua ka setshwantsho Ho bala polelo Modumo: b Bitsa modumo mme o o khalare,ebe o a o fumana o o etsetsa sedikadikwe Ho bala: Nyalanya dikarete tsa mantswe le mantswe ana Boikgathollo: Kopanya difahleho le maikutlo		Ho ngola: Tereisa mme o kwetlise tlhaku w Etsetsa ditshwantsho tse qalang ka modumo wa w sedikadikwe Tlatsa dikgeo ka tlhaku w ho etsa hore mantswe le dithwantsho di nyalane Ho bala: Khalara lentswe le nepahetseng le nyallanang le setshwantsho	
36 Tlhaku y	72	41 Ntate	82
Ho ngola: Tereisa mme o kwetlise tlhaku y Etsetsa ditshwantsho tse qalang ka modumo wa y sedikad		Ho bua ka setshwantsho Ho bala polelo Modumo: f Bitsa modumo o o khalare,ebe o a o fumana, o o etsetsa sedikadikwe. Tlatsa dikgeo ka tlhaku f hore mantswe le ditshwantsho di nyalane.	
37 Dipapadi	74	42 Tlhaku: f	84
Ho bua ka ditshwantsho Modumo: d Bitsa modumo mme o o khalare,jwale o o fumane o o etsetsa sedikadikwe Mosebetsi wa mantswe:Bala mantswe ebe o mamela medumo Ho bala: Nyalanya dikarete tsa mantswe le mantswe ana Boikgathollo: Nyalanya bolo ho papadi		Ho ngola: Tereisa mme o kwetlise tlhaku f Etsetsa ditshwantsho tse qalang ka modumo f sedikadikwe Tlatsa dikgeo ka tlhaku f hore mantswe le ditshwantsho di nyalane.	
38 Tlhaku d	76	43 Mosebetsi wa hae	86
Ho ngola: Tereisa mme o kwetlise tlhaku d Etsetsa ditshwantsho tse qalang ka modumo wa d sedikadikwe Tlatsa dikgeo ka tlhaku d hore mantswe le ditshwantsho di		Ho bua ka setshwantsho Ho bala polelo Modumo: v Bitsa modumo mme o o khalare, ebe o a o fumana mme o o etsetsa sedikadikwe. Mosebetsi wa mantswe:Bala mantswe mme o mamele medumo. Ho bala: Nyalanya karete ya mantswe le mantswe ana Modumo: Tlatsa dikgeo ka tlhaku v ho etsa ho mantswe le dithwantsho di nyalane. Jwale tereisa tumanosi	
44 Tlhaku v	88	45 Enwa ke Mme	90
Ho ngola: Tereisa mme o kwetlise tlhaku v Etsetsa ditshwantsho tse qalang ka modumo wa v sedikadikwe Tlatsa dikgeo ka tlhaku ya v hore mantswe le ditshwantsho di nyalane.		Ho bua ka setshwantsho Ho bala polelo Medumo: h Bitsa modumo ebe o a o khalara,jwale o fumane ebe o o etsetsa sedikadikwe. Mosebetsi wa mantswe: Bala mantswe mme o mamele medumo Ho bala: Nyalanya dikarete tsa mantswe le ditshwantsho tsena. Bohiale ka pono: sebedisa ditshwantsho ho pheta pale.	
46 Tlhaku h	92	47 Phomola	94
Tereisa mme o kwetlise tlhaku h Etsetsa ditshwantsho tse qalang ka modumo wa h sedikadikwe Tlatsa dikgeo ka tlhaku h ho etsa hore mantswe le dithwantsho di nyalane. Taka setshwantsho sa dintho tse qalang ka modumo h		Ho bua ka setshwantsho Ho bala polelo Bitsa modumo, o o khalare ebe o a o fumana o o etsetsa sedikadikwe. Mosebetsi wa mantswe: Bala mantswe mme o mamele medumo. Ho bala: Nyalanya dikarete tsa ho bala le mantswe ana. Boikgathollo: Kopanya matheba beseng.Taka difahleho fensetereng mme o di khalare.	
48 Tlhaku f	96	49 Jomo o lokisa baesekele	98
Ho ngola : Tereisa mme o kwetlise tlhaku ya z Etsetsa ditshwantsho tse qalang ka modumo wa z sedikadikwe Tlatsa dikgeo ka tlhaku z hore mantswe le ditshwantsho di nyalane.		Ho bua ka setshwantsho Ho bala polelo Modumo: j Bitsa modumo mme o o khalare,o o fumane ebe o o etsetsa sedikadikwe Mosebetsi wa mantswe:Bala mantswe mme o mamele medumo Ho bala: Nyalanya dikarete tsa mantswe ho mantswe ana Ho latella ka mahlo o sebedisameizi> Bontsha Mosi tsela ya ho ya sekolong Hlalosetsa motswalle sena.	
50 Tlhaku j	100	54 Tlhaku k	108
Ho ngola: Tereisa mme o kwetlise tlhaku j Etsetsa ditshwantsho tse qalang ka modumo wa j sedikadikwe. Tlatsa dikgeo ka tlhaku j hore mantswe le ditshwantsho di nyalane. Khalarabopeho ka tlhaku j e le tshehla		Tereisa mme o kwetlise tlhaku k Etsetsa setshwantsho se qalang ka modumo wa k sedikadikwe Tlatsa dikgeo ka tlhaku k hore mantswe le ditshwantsho di nyalane	
51 Nkgono le ntatemoholo	102	55 Ho thusana	110
Ho bua ka ditshwantsho Ho bala polelo Modumo: c Bitsa modumo o o khalare,ebe o a o fumane, jwale o o etsetsa sedikadikwe Mosebetsi wa mantswe: Bala mantswe mme o mamele medumo Ho bala:Nyalanya dikarete tsa mantswe le mantswe ana Boikgathollo: Qetella dipaterone		Ho bua ka setshwantsho Ho bala polelo Modumo l Bitsa modumo mme o o khalare,jwale o o fumane ebe o o etsetsa sedikadikwe Mosebetsi wa mantswe: Bala mantswe ebe o mamela medumo Ho bala: Nyalanya dikarete tsa mantswe le mantswe ana Kgethollo ka pono: Etsa sedikadikwe se sekugubedua naming, se bolou sesepeng le se setala ditholwaneng.	
52 Tlhaku c	104	56 Tlhaku i	112
Ho ngola: Tereisa mme o kwetlise tlhaku c Etsetsa setshwantsho se qalang ka modumo c sedikadikwe Tlatsa dikgeo ka tlhaku c hore mantswe a nyallane le ditshwantsho		Tereisa mme o kwetlise tlhaku l Etsetsa ditshwantsho tse qalang ka modumo wa l sedikadikwe Tlatsa dikgeo ka tlhaku l hore mantswe le ditshwantsho di nyalane	
53 Rangwane le mangwane	106	57 Paballo o dilemo di tshelela kajeno	114
Ho bua ka setshwantsho Ho bala polelo Modumo: Bitsa modumo, o o khalare, o o fumane mme o o etsetsa sedikadikwe Mosebetsi wa mantswe: Bala mantswe mme o mamele medumo Ho bala:Nyalanya dikarete tsa mantswe le mantswe ana Boikgathollo: Etsa stshwantsho sa lenaneo leo o ratang ho le sheba thelebishingin		Ho bua ka setshwantsho Ho bala polelo Modumo: p Bitsa modumo, o o khalare, ebe o a o fumane jwale o o etsetsa sedikadikwe Mosebetsi wa mantswe: Bala mantswe mme o mamele medumo. Ho bala: Nyalanya dikarete tsa mantswe le mantswe ana Boikgathollo: Taka dikerese hodima kuku ena ho bontsha dilemo tsaa hao.	
58 Tlhaku p	116	58 Tlhaku p	116
Ho ngola: Tereisa mme o kwetlise tlhaku p Etsetsa ditshwantsho tse qalang ka modumo wa p sedikadikwe. Tlatsa dikgeo ka tlhaku p hore mantswe le ditshwantsho di nyalane.		Ho ngola: Tereisa mme o kwetlise tlhaku p Etsetsa ditshwantsho tse qalang ka modumo wa p sedikadikwe. Tlatsa dikgeo ka tlhaku p hore mantswe le ditshwantsho di nyalane.	
59 Re ja nama	118	59 Re ja nama	118
Ho bua ka setshwantsho Ho bala polelo Modumo: m		Ho bua ka setshwantsho Ho bala polelo Modumo: m	

Tema 4: Lelapa la heso

50 Tlhaku m	120	60 Tlhaku m	122
Ho ngola : Tereisa mme o kwetlise tlhaku m Etsetsa setshwantsho se qalang ka modumo wa m sedikadikwe. Tlatsa dikgeo ka tlhaku m ya m hore mantswe le ditshwantsho di nyalane.		Bitsa modumo, o o khalare, o o fumane ebe o o etsetsa sedikadikwe Mosebetsi wa mantswe: Bala mantswe mme o mamele medumo Ho bala: Nyalanya dikarete tsa mantswe le mantswe ana Boikgathollo: Taka setshwantsho sa la lelapa leno.	
61 Re hlatwsa dijana	122	61 Re hlatwsa dijana	122
Ho bua ka setshwantsho Ho bala polelo Modumo: q Bitsa modumo, o o khalare,o o fumane ebe o o etsetsa sedikadikwe. Mosebetsi wa mantswe: Bala mantswe mme o mamele medumo. Ho bala: Nyalanya dikarete tsa mantswe le mantswe ana. Qetella setshwantsho		Ho bua ka setshwantsho Ho bala polelo Modumo: q Bitsa modumo, o o khalare,o o fumane ebe o o etsetsa sedikadikwe. Mosebetsi wa mantswe: Bala mantswe mme o mamele medumo. Ho bala: Nyalanya dikarete tsa mantswe le mantswe ana. Qetella setshwantsho	
62 Tlhaku q	124	62 Tlhaku q	124
Ho ngola : Tereisa samime okwetlise tlhaku q Etsetsa ditshwantsho se qalang ka modumo q sedikadikwe Tlatsa dikgeo ka tlhaku q hore mantswe le ditshwantsho di nyalane.		Ho ngola : Tereisa mme o kwetlise tlhaku q Etsetsa ditshwantsho se qalang ka modumo q sedikadikwe Tlatsa dikgeo ka tlhaku q hore mantswe le ditshwantsho di nyalane.	
63 Serapa sa diphoofofolo	126	63 Serapa sa diphoofofolo	126
Ho bua ka setshwantsho Ho bala polelo Modumo: x Bitsa lenswe , o le khalare, o le fumane ebe o le etsetsa sedikadikwe Mosebetsi wa mantswe: Bala mantswe mme o mamele modumo Ho bala:Nyalanya dikarete tsa mantswe le mantswe ana. Boikgathollo: Taka mola ho lloha phoofolong ho ya moo e dulang.		Ho bua ka setshwantsho Ho bala polelo Modumo: x Bitsa lenswe , o le khalare, o le fumane ebe o le etsetsa sedikadikwe Mosebetsi wa mantswe: Bala mantswe mme o mamele modumo Ho bala: Nyalanya dikarete tsa mantswe le mantswe ana. Boikgathollo: Taka mola ho lloha phoofolong ho ya moo e dulang.	
64 Tlhaku x	128	64 Tlhaku x	128
Ho ngola: Tereisa mme o kwetlise tlhaku x Etsetsa ditshwantsho tse qalang ka modumo wa x sedikadikwe Tlatsa dikgeo ka tlhaku x hore mantswe le ditshwantsho di nyalane		Ho ngola: Tereisa mme o kwetlise tlhaku x Etsetsa ditshwantsho tse qalang ka modumo wa x sedikadikwe Tlatsa dikgeo ka tlhaku x hore mantswe le ditshwantsho di nyalane	

1 Etsa seo ba se etsang

Kotara ya 1 – Beke ya 1



Ha re etseng

Etsisa bana bana .



Tshwara
hlooho



Tshwara
mahetla

Tshwara
mpa




Tshwara nko



Tshwara
mangwele



Ntsha
leleme



Kwala
mahlo





Letsatsi:



Titjhere: Saena

Letsatsi


3

2 Mmele



Ha re etseng

Mamela titjhere.
Supa setho sa mmele se nepahetseng.










Letsatsi:



Ha re ngoleng

Seha diphaka le maoto. Di kgomaretse moo ho nepahetseng.
Kgabisa setshwantsho ka mebala. Hopola ho etsa sef ahleho.





3

Letsoho le letshehadi

Kotara ya 1 – Beke ya 1




Ha re etseng
setshwantsho



Taka letsoho la hao le letshehadi.

Letshehadi



6




Letsatsi:



Ha re etseng
setshwantsho

Taka letsoho la hao le letona ebe
o bala menwana ya hao.

Letona



Titjhere: Saena

Letsatsi


7

Botona le botshehadi



Ha re etseng

Emajwalo ka ngwana ya setshwantshong.
Bontsha letsoho la hao le letona.
Bontsha letsoho la hao le letshehadi.
Bontsha letsoho leo o ratang ho ngola ka lona.
Bontsha leoto leo o ratang ho raha ka lona.






Letsatsi:

Tereisa mela




Ha re fumaneng



▶ Etsa dikgwele dibalunung tsena.




▶ Etsa dithupa tsa dipompong tsena.



▶ Thusa notshi ho fumana dipalesa.



▶ Thusa serurubele ho fumana dipalesa.



Titjhere: Saena

Letsatsi

Ho ithuta ho ngola lebitso la hao



Ha re ngoleng

Etsa sedikadikwe
tlhakung e qalang ya
lebitso la hao.

E ngole hangata.

A B C D E F G
H I J K L M N
O P Q R S T
U V W X Y Z

Etsa sedikadikwe tlhakung tse ding tsa lebitso la hao.

a b c d e f g h i j k l m n o
p q r s t u v w x y z

Ithute ho ngola lebitso la hao.

Lebitso:

Sefane:







Letsatsi:



Ha re ngoleng




Etsa dithupa tsa difolakga tsena.





Etsa dikutu tsa dipalesa tsena.



Thusa mmutlanyana ho fumana ngwana wa yona.



Thusa moshanyana ho fofisa khaete.



Titjhere: Saena

Letsatsi



6 Ba ho kae?

Kotara ya 1 – Beke ya 2



Ha re etseng

Bolela hore bana ba ho kae.



ka tlasa
lebokose



ka ntle ho
lebokose



pela ka



ka hara lebokose

o sututsa ka

morao



o dutse
mahareng



o hulela ka pele




Letsatsi:





Ha re etseng

Bolela hore na e etsa modumo o jwang mme o etse sedikadikwe ho e etsang modumo o moholo.








Letsatsi:

Tse sa dumellaneng le tse ding



Ha re ngoleng

Etsa sedikadikwe ho tse sa dumellaneng le tse ding.



Titjhere: Saena


Letsatsi

8 Boipaballo




Ha re etseng

Ke eng e kotsi setshwantshong sena? Hobaneng ntho ena e le kotsi?






Letsatsi:



Titjhere: Saena

Letsatsi

17





Letsatsi:

kgomo

petsana


podi

konyana

tsuonyana

fatshakana

letata



Titjhere: Saena

Letsatsi

19




Ha re etseng

Shebang setshwantsho mme le buisane ka seo le se bonang.



mokotlana



samentjhisi



senomaphodi


apole



bolo



kgati



dibuka




Letsatsi:

phoustara



malepa




dikerayone




pensele




sekgomaretsi



sekere




rula



raba



pene le pampiri



pente



borashe ba ho
penta



seyalemoya



khomputa




Ha re ngoleng

Etsa sedikadikwe diaparong tseo re di aparang hlabula, o di tlotse ka mmala o **mokgubedu**.




Etsa sedikadikwe diaparong tseo re di aparang mariha o di tlotse ka mmala o **motala**.



Hlabula



Letsatsi:



Mariha

Titjhere: Saena

Letsatsi



Ha re ngoleng

Etsa sedikadikwe dinthong tseo o di sebedisang mabapi le bohlweki.





Letsatsi:



Ha re ngoleng

Thusa banana bana hore ba fumane diborashe tsa ho hlatswa meno.
Sebedisa pensele ho di fumana.



Titjhere: Saena

Letsatsi



Ha re bueng

Shebang setshwantsho. Ha re buisaneng ka sona.




Ha re baleng

Amo le Ati.



Medumo

Etsa modumo ka dialfabeto tse ka tlase mme o etse sedikadikwe ho eo o e kgethileng.



a	d	c	a
e	g	q	b
a	o	o	a
s	b	a	A

ahlama





Letsatsi:



Tlotlontswe

Bala mantswe, mamela medumo.

Amo	a a	aka
ata	Ati	ama



Ha re ngoleng

Ha re bapiseng mantswe a kareteng le
mantswe ana.



Boikgathollo

Etsa setshwantsho sa hao.


Amo

Ati.



Ha re ngoleng

Ngololla lentswe lena.



aneha



chlama






a a a a a a a

A A A A A



Ha re etseng

Etsa sedikadikwe ditshwantshong tse qalang ka modumo wa **a**.




Letsatsi:



Ha re etseng

Fumana o etse sedikadikwe setshwantshong se tshwanang le sa pele.



Fumana o etse sedikadikwe ho tlhaku e tshwanang le ya pele.

a

a

d

b


a

b



Ha re etseng

Fumana sebopoho setshwantshong se tshwanang le se ka lebokoseng.
Kgabisaka mmala o tshwanang.



Titjhere: Saena

Letsatsi

A re bapaleng mmoho



Ha re bueng

Shebang setshwantsho. Ha re buisaneng ka sona.




Ha re baleng



Medumo

Etsa modumo, o batle, mme o o etsetse sedikadikwe.



z	s	e	c
e	z	o	s
a	s	x	z
s	u	w	a

serubele





Letsatsi:



Tlotlontswe

Bala mantswe, mamela medumo.

Seipati	sehlahla	Sontaha
sefate	seipone	Sello



Ha re ngoleng

Ha re bapiseng mantswe a
kareteng le mantswe ana.




Seipati le Sello ba dutse.



Boikgathollo



Thusa nonyana ho fumana sehlaha.



Thusa moshanyana hore a kore.



Titjhere: Saena

Letsatsi




Ha re ngoleng

Latela matheba moleng.



Ha re ngoleng

Ngololla tlhaku ena.



sesepa



Ss



seeta

S s s s s s

S S S S S



Letsatsi:



Ha re ngoleng

Etsa sedikadikwe ditshwantshong tse qalang ka modumo wa **S**.



Ha re ngoleng

Tlatsa tlhaku ya **S** dikgeong hore mantswe a nyalane le ditshwantsho.



Titjhere: Saena

Letsatsi


Re bapala mmoho



Ati o eme.



Kgabisa modumo, o batle, mme o o etsetse sedikadikwe.



c	d	c	e
e	c	e	a
a	o	e	a
s	e	a	c

emere





Letsatsi:



Tlotlontswe

Bala mantswe, mamela medumo.

eme	lema	kena
besa	wena	seha



Ha re ngoleng

Ha re bapiseng mantswe a
kareteng le mantswe ana.




Ati o eme.



Boikgathollo





Kopanya matheba hore o bone phoofolo.






Ha re ngoleng

Latela matheba moleng.



Ha re ngoleng

Ngololla tlhaku ena.



epa

Ee



emere

e e

E E






Letsatsi:



Ha re ngoleng

Etsa sedikadikwe ditshwantshong tse nang le tlhaku ya e.



10



Ha re ngoleng




Tlatsa tlhaku e sekgeong hore lentswe le nyalane le setshwantsho.
Etsa mola ho tloha lentsweng ho ya setshwantshong se nepahetseng.

l_shom_

_m_r_

p_ns_l_

l_h_




10

Re a bapala



Ha re bueng

Shebang setshwantsho. Ha re buisaneng ka sona.



Ha re baleng



Medumo

Itu o a dumedisa.

Kgabisa modumo, o batle, mme o o etsetse sedikadikwe.



i	n	m	u
a	w	i	n
i	o	u	i
m	i	n	u

inama





Letsatsi:



Tlotlontswe

Bala mantswe, mamela medumo.

itu	itlotsta	inela
bina	podि	inola



Ha re ngoleng

Ha re bapiseng mantswe a kareteng le
mantswe ana.

Itu o a dumedisa.




Boikgathollo

Qetella dipaterone tsena.




Titjhere: Saena

Letsatsi



Ha re ngoleng

Latela matheba moleng.



I i



inama

i :

I I





Letsatsi:




Ha re ngoleng

Etsa sedikadikwe ditshwantshong tse nang le tlhaku ya i.




Ha re ngoleng

Tlatsa dikgeo ka i.



pod _



tlhap _



z _ p _



le _ no

Titjhere: Saena

Letsatsi

21 O latelwa ke ntja

Kotara ya 1 – Beke ya 6



Ha re bueng

Shebang setshwantsho. Ha re buisaneng ka sona.




Ha re baleng

Rapelang le Refilwe.



Medumo

Kgabisa modumo, o batle, mme o o etsetse sedikadikwe.



r	f	p	f
t	r	a	u
d	r	t	f
r	f	r	t





Letsatsi:



Tlotlontswe

Bala mantswe, mamela medumo.

ruta	rata	roma
robala	raha	reka



Ha re ngoleng


Ha re bapiseng mantswe a kareteng le mantswe ana.

Rapelang le Refilwe.



Latela tsela ena ho thusa mokganni ho qetella lebelo.


Boikgathollo






Ha re ngoleng

Latela matheba moleng.



Ha re ngoleng

Ngololla tlhaku ena.



ratha

Rr

raqhwe



r r

R R



Letsatsi:



Ha re ngoleng

Etsa sedikadikwe ditshwantshong tse nang le tlhaku ya **R**.



Ha re ngoleng

Tlatsa tlhaku **R** sekgeong hore lentswe le nyalane le setshwantsho. Etsa mola ho tloha lentsweng ho ya setshwantshong se nepahetseng.

	_oka	
	_obala	
	_aha	
	_walla	
	_akgadi	
	le _ato	
	_ulela	

23 Titjhere ya ka



Ha re bueng

Shebang setshwantsho. Ha re buisaneng ka sona.




Ha re baleng



Medumo


Kgabisa modumo, o batle, mme o o etsetse sedikadikwe.

Ho a tjhesa.



t	n	e	o
a	e	u	t
e	o	u	t
t	e	n	u

tamatı





Letsatsi:



Tlotlontswe

Bala mantswe, mamela medumo.

tapole	terene	tulo
tadima	tumelo	tala



Ha re ngoleng


Ha re bapiseng mantswe a kareteng le mantswe ana.

Ho a tjhesa.




Boikgathollo


Qetella dipaterone tsena.



~~~~~



~~~~~



~~~~~


Titjhere: Saena

Letsatsi




Ha re ngoleng

Latela matheba moleng.



Ha re ngoleng

Ngololla tlhaku ena.



t t

T T



Letsatsi:




Ha re ngoleng

Etsa sedikadikwe ditshwantshong tse nang le tlhaku ya **t**.




Ha re ngoleng


Tlatsa dikgeo ka **t**.




\_onki




\_ama\_i



\_apole



\_erene



\_ala



se\_ulo


Titjhere: Saena

Letsatsi



Ha re bueng

Shebang setshwantsho. Ha re buisaneng ka sona.




Ha re baleng

O wele.




Medumo

Kgabisa modumo, o batle, mme o o etsetse sedikadikwe.



|   |   |   |   |
|---|---|---|---|
| o | p | a | b |
| o | a | o | d |
| a | o | b | p |
| d | o | a | o |





Letsatsi:



Tlotlontswe

Bala mantswe, mamela medumo.

|        |      |     |
|--------|------|-----|
| lesapo | bona | opa |
| lebone | lona | oka |



Ha re ngoleng

Ha re bapiseng mantswe a kareteng le mantswe ana.




O

wele.



Boikgathollo

Qoqela motswalle  
wa hao ka pale  
eo o e boneng  
setshwantshong.




Titjhere: Saena

Letsatsi




Ha re ngoleng

Latela matheba moleng.



Ha re ngoleng

Ngololla tlhaku ena.









Letsatsi:




Ha re ngoleng

Tlatsa tlhaku eo ditshwantsho tsena di qalang ka tsona.



Tlatsa tlhaku O sekgeong hore lentswe le nyalane le setshwantsho.

Etsa mola ho tloha lentsweng ho ya setshwantshong se nepahetseng.




m \_ h \_ ma



leb \_ ne




m \_ r \_ ho



m \_ sadi




leb \_ k \_ se



\_ ta


Titjhere: Saena

Letsatsi




# Neo o a bina.

Kgabisa modumo, o batle, mme o o etsetse sedikadikwe.



|   |   |   |   |
|---|---|---|---|
| u | n | u | u |
| a | n | u | n |
| u | m | n | m |
| m | u | n | u |

nonyana





Letsatsi:



Tlotlontswe

Bala mantswe, mamela medumo.

|      |      |         |
|------|------|---------|
| nepa | noka | nonyana |
| neo  | nako | nama    |



Ha re ngoleng

Ha re bapiseng mantswe a kareteng le  
mantswe ana.



Boikgathollo

Etsa setshwantsho sa hao o be o ngole lebitso la hao.

Neo

o

a

bina

Setshwantsho sa ka:



## Bukana yaka ya boitsebiso

Lebitso: \_\_\_\_\_

Sefane: \_\_\_\_\_

Letsatsi la  
tswalo: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / 20 \_\_\_\_\_


Titjhere: Saena

Letsatsi





Ha re ngoleng

Latela matheba moleng.



Ha re ngoleng

Ngololla tlhaku ena.



noha

nare  
Nn



n n

N N







Letsatsi:



Ha re ngoleng

Tlatsa tlhaku eo ditshwantsho tsena di qalang ka tsona.



Ha re ngoleng

Bopa lentswe ka ho kopanya ditlhaku.

n

l

b

noha

loha

boha

n

s

b

oka

b

r

s

e

o


a

ma



Ha re bueng

Shebang setshwantsho. Ha re buisaneng ka sona.





Ha re baleng



Medumo

Kgabisa modumo, o batle, mme o o etsetse sedikadikwe.

|   |   |   |   |
|---|---|---|---|
| b | u | p | u |
| u | b | a | p |
| d | b | u | b |
| b | u | p | a |





Letsatsi:



Bala mantswe, mamela mediumo.

|       |      |       |
|-------|------|-------|
| Kutlo | dula | buka  |
| kula  | pula | mmusi |



Ha re ngoleng

Ha re bapiseng mantswe a kareteng le mantswe ana.

Kutlo o ya hae.



Boikgathollo

Kenya tlhaku **U**.

Etsa mola o tlohang lentsweng ho ya setshwantshong se nepahetseng.

A large rectangular frame contains four illustrations: a woman in a purple sweater knitting a red and green patterned blanket; a woman in a purple shirt holding a baby; a skein of red yarn with a green band; and an open book.

|        |  |
|--------|--|
| d _ la |  |
| b _ ka |  |
| k _ ka |  |
| ul _   |  |


Titjhere: Saena

Letsatsi




Ha re ngoleng

Latela matheba ho thusa tlhapi ho sesa.



Ha re ngoleng

Ngololla tlhaku ena.



U U

U U



Letsatsi:



Ha re ngoleng


Etsa sedikadikwe ditshwantshong tse nang le tlhaku ya **U**.



Ha re ngoleng

Tlatsa tlhaku **U** sekgeong hore lentswe le nyalane le setshwantsho. Etsa mola ho tloha lentsweng ho ya setshwantshong se nepahetseng.

set\_ \_lo



ul\_ \_

b\_ \_ka



lam\_ \_n\_ \_

k\_ \_ka




k\_ \_ku



Ha re bueng

Shebang setshwantsho. Ha re buisaneng ka sona.




Ha re baleng



Medumo

Kgabisa modumo, o batle, mme o o etsetse sedikadikwe.

Mme o lata Ati.



|   |   |   |   |
|---|---|---|---|
| g | a | p | q |
| a | g | a | n |
| q | o | a | g |
| g | p | q | u |

galase





Letsatsi:



Tlotlontswe

Bala mantswe, mamela medumo.

galase

gauta

Gauteng



Ha re ngoleng

Ha re bapiseng mantswe a kareteng le mantswe ana.

Mme

o

lata

Ati.



Boikgathollo

Etsa setswantsho o bontshe tsela eo o e sebedisang ha o ya sekolong ka mehla.

Titjhere: Saena


Letsatsi

# Tlhaku g





Ha re ngoleng

Latela matheba moleng.



Ha re ngoleng

Ngololla tlhaku ena.



galase

# Gg



gauta

g g

G G




Letsatsi:



Ha re ngoleng

Tlatsa tlhaku eo ditshwantsho tsena di qalang ka tsona.



Ha re ngoleng


Tlatsa tlhaku **g** sekgeong hore lentswe le nyalane le setshwantsho.

Etsa mola ho tloha lentsweng ho ya setshwantshong se nepahetseng.

\_auteng

\_alase

\_auta



Titjhere: Saena

Letsatsi


### 33 Re ja hantle

Kotara ya 2 – Beke ya 1



Ha re bueng

Shebang setshwantsho. Ha re buisaneng ka sona.




Ha re baleng



Medumo

Kgabisa modumo, o batle, mme o o etsetse sedikadikwe.



|   |   |   |   |
|---|---|---|---|
| b | n | m | b |
| n | u | a | n |
| u | b | u | a |
| b | u | n | b |

bolo





Letsatsi:



Tlotlontswe

Bala mantswe, mamela medumo.

|      |        |      |
|------|--------|------|
| bana | Bonolo | bona |
| besa | bua    | buka |



Ha re ngoleng

Ha re bapiseng mantswe a  
kareteng le mantswe ana.

Bonolo

o

bala

buka.



Boikgathollo

Sheba ditshwantsho mme o etse sedikadikwe ditholwaneng kaofela.



Titjhere: Saena

Letsatsi



Ha re ngoleng

Fumana, o etsetse sedikadikwe tlhaku e tshwanang le e qalong ya mola.

b

a

d

p

p

b

p

b

d

p

p

a

d

d

a

p

p

b



Ha re ngoleng

Ngololla tlhaku ena.



boya



bolo




Letsatsi:




Ha re ngoleng

Etsa sedikadikwe ditshwantshong tse qalang ka modumo wa **b**.



Ha re ngoleng

Tlatsa tlhaku ya **b** dikgeong hore mantswe a nyalane le ditshwantsho.




Titjhere: Saena

Letsatsi



Ha re bueng

Shebang setshwantsho. Ha re buisaneng ka sona.




Ha re baleng




Medumo

Kgabisa modumo, o batle, mme o o etsetse sedikadikwe.

# Yena o raha bolo.



|   |   |   |   |
|---|---|---|---|
| y | j | g | y |
| g | y | g | p |
| y | a | y | g |
| u | p | a | j |





Letsatsi:



Tlotlontswe

Bala mantswe, mamela medumo.

yena

yona

yane

yoyo

yokate

leboya



Ha re ngoleng

Ha re bapiseng mantswe a  
kareteng le mantswe ana.

Yena

o

raha

bolo.



Boikgathollo

Taka mola o yang setshwantshong se nepahetseng.



thabile



hlorile



kgenne




tshohile




Ha re ngoleng

Fumana, o etsetse sedikadikwe tlhaku e tshwanang le e qalong ya mola.




Ha re ngoleng

Ngololla tlhaku ena.



Yy

yo yo



y y

Y Y




Letsatsi:



Ha re ngoleng

Kgabisa dibopeho tse nang le tlhaku **y** ka mmala o mosehla,  
tse nang le tlhaku **g** ka mmala o motala.



Ha re ngoleng


Tlatsa tlhaku ya **y** dikgeong hore mantswe a nyalane le ditshwantsho.



  aka



  okane




  o\_\_o



Ha re bueng

Shebang setshwantsho. Ha re buisaneng ka sona.




Ha re baleng

## Lebala la dipapadi.



Medumo

Kgabisa modumo, o batle, mme o o etsetse sedikadikwe.



|   |   |   |   |
|---|---|---|---|
| d | h | n | d |
| h | r | d | h |
| d | k | d | h |
| h | r | d | a |





Letsatsi:



Tlotlontswe

Bala mantswe, mamela medumo.

|          |       |          |
|----------|-------|----------|
| dipapadi | Dineo | dikolo   |
| dibese   | dula  | dumedisa |



Ha re ngoleng

Ha re bapiseng mantswe a  
kareteng le mantswe ana.





Lebala la dipapadi.



Boikgathollo

Etsa mola o tlohang setshwantshong se ka tlase ho fihlela bolong e nepahetseng.



Titjhere: Saena

Letsatsi



Ha re ngoleng


Fumana o etse sedikadikwe ho lentswe le tshwanang le la pele.

|   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|
| b | a | d | p | p | b |
| p | b | d | p | p | a |
| d | d | a | p | p | b |



Ha re ngoleng

Ngololla tlhaku ena.



dinamune



dikolobe

d d

D D



Letsatsi:



Ha re ngoleng

Etsa sedikadikwe ditshwantshong tse qalang ka modumo wa **d**.



Ha re ngoleng

**d**      **b**


Tlatsa tlhaku dikgeong hore mantswe  
a nyalane le ditshwantsho.



     olo



     ijo



     inku



     ieta



     ipalesa



     anana


Titjhere: Saena

Letsatsi



Ha re bueng

Shebang setshwantsho. Ha re buisaneng ka sona.




Ha re baleng



Medumo

Kgabisa modumo, o batle, mme o o etsetse sedikadikwe.

# Wena o a hlapa.



|   |   |   |
|---|---|---|
| w | v | u |
| t | w | m |
| m | n | u |
| v | u | w |

waelese





Letsatsi:



Tlotlontswe

Bala mantswe, mamela mediumo.

|      |        |         |
|------|--------|---------|
| wena | jwang  | tawana  |
| wela | watjhe | lewatle |



Ha re ngoleng

Ha re bapiseng mantswe a kareteng le mantswe ana.

Wena o a hlapa.



Boikgathollo

Qoqela motswalle wa hao kamoo dipuo a bohehang kateng ha a ya sekolong le ha a tswa sekolong.



Titjhere: Saena


Letsatsi

Kotara ya 2 – Beke ya 2




Ha re ngoleng

Latela matheba moleng.



Ha re ngoleng

Ngololla tlhaku ena.



waelese

**W W**

watjhe

**W W****W W**




Letsatsi:




Ha re ngoleng

Etsa sedikadikwe ditshwantshong tse qalang ka modumo wa W.



Ha re ngoleng


Tlatsa tlhaku ya W dikgeong hore mantswe a nyalane le ditshwantsho.




\_aelese




j\_ang




mosu\_e



\_atjhe



t\_eba



r\_ala


Titjhere: Saena

Letsatsi



Ha re bueng

Shebang setshwantsho. Ha re buisaneng ka sona.




Ha re baleng



Medumo

## Ntate o lokisa zozo.



|          |          |          |          |
|----------|----------|----------|----------|
| <b>z</b> | <b>c</b> | <b>a</b> | <b>s</b> |
| <b>a</b> | <b>e</b> | <b>z</b> | <b>e</b> |
| <b>z</b> | <b>s</b> | <b>c</b> | <b>z</b> |
| <b>s</b> | <b>x</b> | <b>e</b> | <b>s</b> |

ZOZO





Letsatsi:



Tlotlontswe

Bala mantswe, mamela medumo.

|                       |                      |             |
|-----------------------|----------------------|-------------|
| kwa <b>Zulu</b> Natal | <b>Zuma</b>          | <b>zozo</b> |
| <b>Zimbabwe</b>       | <b>Se<b>zulu</b></b> | <b>zipi</b> |



Ha re ngoleng


Ha re bapiseng mantswe a kareteng le mantswe ana.

Ntate      o      lokisa      zozo.




Boikgathollo

Kopanya matheba ho bontsha hore setshwantsho sena ke eng.



Titjhere: Saena

Letsatsi



Z Z

Z Z




Letsatsi:



Ha re ngoleng

Tlatsa medumo eo ditshwantsho tse latelong di qalang ka yona.




Ha re ngoleng

Kgabiso lentswe la nepahetseng ka mmala hore le tshwane le setshwantsho.



zozo

yoyo




zipi

zozo



buka

bua



kolobe

koloba



boka

bolo



hula

була



Ha re bueng

Shebang setshwantsho. Ha re buisaneng ka sona.




Ha re baleng

Yena o a bala.




Medumo

Kgabisa modumo, o batle, mme o o etsetse sedikadikwe.



|   |   |   |   |
|---|---|---|---|
| f | r | t | v |
| t | v | t | r |
| r | t | d | v |
| v | r | f | v |





Letsatsi:



Ha re ngoleng

Ha re bapiseng mantswe a kareteng le mantswe ana.

Yena

o


a

bala.



Boikgathollo

Etsa mola ho tloha lentsweng ho ya  
setshwantshong se nepahetseng.





leqeba  
dj  
bl  
bla  
bna  
bna  
bna



a  
e  
o  
i  
u

Titjhere: Saena

Letsatsi



V V

V V



Letsatsi:



Ha re ngoleng

Tlatsa tlhaku sekgeong hore lentswe le nyalane le setshwantsho.  
Etsa mola ho tloha lentsweng ho ya setshwantshong se nepahetseng.

alase

tja

oloi

u uzela

fate

o o

atiba

weba

atjhe


uta





Ha re bueng

Shebang setshwantsho. Ha re buisaneng ka sona.




Ha re baleng

## Enwa ke mme Hopolang.



Medumo

Kgabisa modumo, o batle, mme o o etsetse sedikadikwe.



|   |   |   |   |
|---|---|---|---|
| h | n | m | h |
| n | u | a | n |
| u | h | u | a |
| h | u | n | h |

hula





Letsatsi:



Tlotlontswe

Bala mantswe, mamela mediumo.

|     |    |          |    |
|-----|----|----------|----|
| hem | a  | ha       | ha |
| he  | no | Hopolang | ku |



Ha re ngoleng

Ha re bapiseng mantswe a kareteng le mantswe ana.




Enwa ke mme Hopolang.




Boikgathollo

Qoqela motswalle wa hao ka seo o se boneng ditshwantshong.


1



2



3



Titjhere: Saena

Letsatsi




Ha re ngoleng

Isa bana ba  
sekolo ntlong e  
kgubedu.



Ha re ngoleng

Ngololla tlhaku ena.






Letsatsi:



Ha re ngoleng

Tlatsa tlhaku **h** sekgeong hore lentswe le nyalane le setshwantsho.  
Etsa mola ho tloha lentsweng ho ya setshwantshong se nepahetseng.



le\_\_e

\_empe

\_elikopotara

itj\_\_eba

\_ama

\_ula



Ha re ngoleng

Etsa setshwantsho se dumellanang le mantswe a ka mabokoseng.

hasa

hula

hempe

haraka


Titjhere: Saena

Letsatsi



Ha re bueng

Shebang setshwantsho. Ha re buisaneng ka sona.




Ha re baleng

## Fumana sefate.




Mediumo

Kgabisa modumo, o batle, mme o o etsetse sedikadikwe.



|   |   |   |   |
|---|---|---|---|
| f | v | z | s |
| t | t | f | o |
| c | v | c | f |
| s | f | t | v |





Letsatsi:



Tlotlontswe

Bala mantswe, mamela medumo.

|        |        |      |
|--------|--------|------|
| fumana | fumane | fana |
| sefate | fela   | fepa |



Ha re ngoleng

Ha re bapiseng mantswe a kareteng le mantswe ana.



Fumana

sefate.



Boikgathollo

Qoqela motswalle wa hao ka seo o se bonang setshwantshong.



O dutse sefateng.



Titjhere: Saena

Letsatsi




Ha re ngoleng

Latela matheba moleng.



Ha re ngoleng

Ngololla tlhaku ena.



fofa

Ff



folaga

f f

F F



Letsatsi:



Ha re ngoleng

Tlatsa medumo eo ditshwantsho tse latelong di qalang ka ona.



Ha re ngoleng

Tlatsa tlhaku **f** sekgeong hore lentswe le nyalane le setshwantsho. Etsa mola ho tloha lentsweng ho ya setshwantshong se nepahetseng.


le \_\_ ielo

ta \_\_ ole

se \_\_ o \_\_ ane

se \_\_ ate

\_\_ ata



# Jomo o lokisa baesekele



**Ha re bueng**

Shebang setshwantsho. Ha re buisaneng ka sona.




**Ha re baleng**



**Medumo**


## Jomo o a lokisa.

Kgabisa modumo, o batle, mme o o etsetse sedikadikwe.



|   |   |   |   |
|---|---|---|---|
| y | j | g | y |
| g | j | g | p |
| y | a | j | g |
| u | j | a | j |

jeresi





Letsatsi:



Tlotlontswe

Bala mantswe, mamela medumo.

|      |        |      |
|------|--------|------|
| ja   | jala   | jela |
| jewa | mojahi | dijo |



Ha re ngoleng


Ha re bapiseng mantswe a kareteng le mantswe ana.

Jomo o a lokisa.



Boikgathollo

Bontsha Mosi tsela ya ho ya sekolong, lebenkeleng le renkeng ya ditekesi.



Titjhere: Saena

Letsatsi



Ha re ngoleng




Fumana o etse sedikadikwe ho lentswe le tshwanang le la pele.

|   |   |   |    |   |   |
|---|---|---|----|---|---|
| j | t | f | t  | g | j |
| t | j | t | tʃ | f | a |
| f | d | f | t  | b | j |



Ha re ngoleng

Ngololla tlhaku ena.





Letsatsi:



Ha re ngoleng

Tlatsa tlhaku eo ditshwantsho tsena di qalang ka tsona.



Ha re ngoleng

Kgabisa lentswe la nepahetseng ka mmala hore le tshwane le setshwantsho.



sejana  
sejanna



dijo  
dijabo



jeme  
borotho



jase  
dijo



jwang  
jela



jeli  
jeresi


Titjhere: Saena

Letsatsi



Ha re bueng

Shebang setshwantsho. Ha re buisaneng ka sona.




Ha re baleng



Medumo

Kgabisa modumo, o batle, mme o o etsetse sedikadikwe.

**Ntate moholo o  
bala koranta.**



|   |   |   |   |
|---|---|---|---|
| c | d | c | a |
| e | c | e | a |
| a | o | a | a |
| s | o | a | c |

coke





Letsatsi:



Tlotlontswe


Bala mantswe, mamela medumo.

|      |         |         |        |
|------|---------|---------|--------|
| dijo | kgale   | monyane | nkgono |
| ntja | koranta | moholo  | lemati |




Ha re ngoleng

Ha re bapiseng mantswe a kareteng le mantswe ana.



Boikgathollo

Bua ka ditshwantsho.








Titjhore: Saena

Letsatsi




Ha re ngoleng

Latela matheba ditshwantshong tse latelang.



Ha re ngoleng

Ngololla tlhaku ena.



C C

coke



C C

C C



Letsatsi:



Ha re ngoleng

Seha mantswe le mabitso a qalang ka modumo wa C.

Titjhere: Saena


Letsatsi

105



Ha re bueng

Shebang setshwantsho. Ha re buisaneng ka sona.




Ha re baleng




Medumo

**Kenang le  
shebelle pale.**

Kgabisa modumo, o batle, mme o o etsetse sedikadikwe.



|   |   |   |   |
|---|---|---|---|
| k | r | t | k |
| t | k | t | r |
| k | t | d | b |
| v | r | k | e |





Letsatsi:



Tlotlontswé

Bala mantswe, mamela medumo.

|        |        |          |
|--------|--------|----------|
| kenang | kokota | kamohelo |
| kopa   | kobo   | koba     |



Ha re ngoleng

Ha re bapiseng mantswe a kareteng le mantswe ana.

Kenang le shebelle pale.



Boikgathollo

Etsa setshwantso ka hara TV o re bontshe seo le se shebileng.




Titjhere: Saena

Letsatsi




Ha re ngoleng

Latela matheba moleng.



Ha re ngoleng

Ngololla tlhaku ena.



katse

Kk



k k

K K



Letsatsi:



Ha re ngoleng

Tlatsa medumo eo ditshwantsho tse latelong di qalang ka yona.



Ha re ngoleng

Bopa lentswe ka ho kopanya ditlhaku.

ku  
la  
ka  
ta

kula

kuka

kuta

tiba  
ka  
tse  
ma

ke  
lello  
tso  
na


pa  
lla  
ra

# Re thusa ntate ho hlatswa dijana




## Lapeng leso.

Kgabisa modumo, o batle, mme o o etsetse sedikadikwe.



|   |   |   |   |
|---|---|---|---|
| I | v | u | t |
| t | I | m | m |
| m | n | u | I |
| v | u | I | t |





Letsatsi:



Tlotlontswé

Bala mantswe, mamela medumo.

|        |      |      |
|--------|------|------|
| lapeng | leso | ona  |
| lebala | lena | lane |



Ha re ngoleng

Ha re bapiseng mantswe a kareteng le mantswe ana.

Lapeng

leso.



Boikgathollo



Etsa sedikadikwe se sekgubedu nameng.

Etsa sedikadikwe se se putswa sesepong.

Etsa sedikadikwe se setala tholwaneng.






Titjhere: Saena

Letsatsi





Ha re ngoleng

Latela matheba moleng.



Ha re ngoleng

Ngololla tlhaku ena.







Letsatsi:



Hare ngoleng

Tlatsa medumo eo ditshwantsho tse latelong di qalang ka yona.



Father  
Sra. El. Cecilia Pinares  
Calle de San Juan, 2  
San Pedro  
Toluca



Hare ngoleng

Tlatsa tlhaku sekgeong hore lentswe le nyalane le setshwantsho. Etsa mola ho tlaha lentsweng ho ya setshwantshong se nepahetseng.


      eoto

      ejwe

      ebokose

      ebone

      ebese



# Paballo o dilemo di tshelela kajeno



Ha re bueng

Shebang setshwantsho. Ha re buisaneng ka sona.




Ha re baleng

## Paballo o a keteka.




Medumo

Kgabiso modumo, o batle, mme o o etsetse sedikadikwe.



|   |   |   |
|---|---|---|
| p | d | p |
| a | b | a |
| d | a | d |
| a | d | p |

podí





Letsatsi:



Tlotlontswé

Bala mantswe, mamela medumo.

|        |      |        |
|--------|------|--------|
| Palesa | pale | pina   |
| pele   | fepa | bapala |



Ha re ngoleng

Ha re bapiseng mantswe a kareteng le mantswe ana.

Paballo o a keteka.



Boikgathollo

Kenya dikerese tse lekanang le dilemo tsa hao kukung ena.



Titjhere: Saena

Letsatsi



Ha re ngoleng


Fumana o etse sedikadikwe ho tlhaku e tshwanang le ya pele.

|   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|
| p | a | d | b | p | b |
| a | d | p | b | d | a |
| b | b | d | q | p | a |



Ha re ngoleng

Ngololla tlhaku ena.




podi



Pp

patsi



p p

P P






Letsatsi:



Ha re ngoleng


Tlatsa medumo eo ditshwantsho tse latelong di qalang ka yona.




Ha re ngoleng

Tlatsa tlhaku **P** sekgeong hore lentswe le nyalane le setshwantsho.

Etsa mola ho tloha lentsweng ho ya setshwantshong se nepahetseng.




\_ere



\_ene



\_ente



\_odi



Ha re bueng

Shebang setshwantsho. Ha re buisaneng ka sona.




Ha re baleng

Baja mmoho.



Medumo

Kgabisa modumo, o batle, mme o o etsetse sedikadikwe.



|   |   |   |
|---|---|---|
| m | y | p |
| a | g | m |
| g | m | g |
| y | d | y |

meno





Letsatsi:



Tlotlontswe

Bala mantswe, mamela medumo.

Mpho

Molemo

mema

madi

mala

mane



Ha re ngoleng

Ha re bapiseng mantswe a  
kareteng le mantswe ana.

Ba

ja

mmoho.



Boikgathollo

Etsa setshwantsho sa lapa leno.



ntate

mme

kgaitsed

abuti

nkgon

ntatemoholo




Titjhere: Saena

Letsatsi




Ha re ngoleng

Latela matheba moleng.



Ha re ngoleng

Ngololla tlhaku ena.



meno

**Mm**


molomo

**m m**
**M M**



Letsatsi:



Ha re ngoleng

Etsa setshwantsho sa mantswe a qalang ka **m** le **n**.

**m**

**n**



Ha re ngoleng

**m**    **n**

Kenya ditlhaku dikgeong hore mantswe a tsamaelane/nyalane le ditshwantsho.



\_\_aoto



\_\_ooki




\_\_okopu



\_\_ollo



\_\_a\_\_a



\_\_ahe

Titjhere: Saena

Letsatsi



Ha re bueng

Shebang setshwantsho. Ha re buisaneng ka sona.




Ha re baleng



Medumo

Kgabisa modumo, o batle, mme o o etsetse sedikadikwe.

**Qeto o qala ho  
hlatswa dijana.**



|   |   |   |   |
|---|---|---|---|
| q | d | p | d |
| a | b | q | p |
| d | q | d | b |
| q | d | p | q |

senqanqane





Letsatsi:



Tlotlontswe

Bala mantswe, mamela medumo.

|      |       |      |
|------|-------|------|
| qela | qolla | qapa |
| qeta | qala  | qoqa |



Ha re ngoleng

Ha re bapiseng mantswe a kareteng le  
mantswe ana.




Qeto o qala ho hlatswa dijana.



Boikgathollo

Qetella setshwantsho.



Titjhere: Saena



Letsatsi

123



Ha re ngoleng


Etsa mola ho tloha setshwantshong se ka letsohong le letshehadi ho ya letsohong le letona ka dintho tse dumellanang.



Bona



Tshwara



Fofonela



Eja



Utlwa



Ha re ngoleng

Ngololla tlhaku ena.





Letsatsi:




Ha re ngoleng

Tlotsa setshwantsho ka mebala ho latela  
mebala ya ditlhaku.



p=   q=   b=   a=   d=  



Ha re ngoleng

Tlatsa tlhaku ya **q** dikgeong hore mantswe a nyalane le ditshwantsho.



\_o\_ opela



\_abana



le\_ ephe


Titjhere: Saena

Letsatsi



Ha re bueng

Shebang setshwantsho. Ha re buisaneng ka sona.




Ha re baleng



Medumo

**Re bona diphoofolo  
tse hlaha serapeng.**

Kgabisa modumo, o batle, mme o o etsetse sedikadikwe.



|   |   |   |   |
|---|---|---|---|
| X | V | U | X |
| a | X | a | X |
| u | a | v | u |
| v | d | x | d |

X---rei





Letsatsi:



Tlotlontswé

Bala mantswe, mamela medumo.

|       |         |
|-------|---------|
| nare  | tlou    |
| qwaha | tshwene |



Ha re ngoleng

Ha re bapiseng mantswe a  
kareteng le mantswe ana.



Re bona diphoofolo tse hlaha serapeng.



Boikgathollo

Etsa mola o tlhang diphoofolong ho ya malapeng a tsona.




Titjhere: Saena

Letsatsi





Ha re ngoleng

Latela matheba moleng.




Ha re ngoleng

Ngololla tlhaku ena.



X X






Letsatsi:



Hare ngoleng

Bontsha tsela eo ngwanana a e tsamayang ho ya sepetlele.



Titjhere: Saena

Letsatsi